

330

(No. 13)

pp. 1-17*

25 JUL 1939
Molapoosi, Thatae Kgasee
Leakalibe Mophato

K32/15
Jul. 19

330H) Byana Boshu Kgolo ga Bana

P.G. Kgasee

Mokgosa wa kgoliso ea bana ba noua ba go
liswa ka mokgosa o. basimane ba gola ka
go lisa likgomo le likhutoane otlh go bella
mogotising go tsa ea mashi a isa kwa
kwa gae go o. ye oung ka one mosumane
o tla gola ka go otlama ge ba fella kwa
malisong baottana le ba merake e memme
Batta gola fela yalo e tlu ne ge ba fitta
mo bo go aneng gono go e miswa pina
E e go tuing Makywana o le ba tle gona
le go a ne lethata

Le o yunong ke leboko la magoane ba re
mamagane a ga phoning kaane
o gotseng ka aune ya a mele masimong, fela
le mottakong ea kgomo oa mela
ke gore ba le ba tsere bogone tota

Batta nna yalo fela

o ne magoane a a iketeng sentle a ileta
likgomo tsama goa nyame go noa metsi
e le gore baba tla magoane a matona
a meraka e o gore a ba tle ba le ba ottane
ka limpa

go gola ga basimane le basetana go oa tsama
bana ba simiane le basetana bongeny nyeneng
babone ba go liswa ke kraabo mogolo le
Nkoko a bone ba rata kraabo mogolo thata
Tiro ea Mosetona go goleng ga goe oa sila
oa apa oa nokeing o ea masimong oa ea
kgonye kgonye mogo goleng ga bone ba
Basetsana ke eoyone tiro toa bone
ge e setse e le magoane a ba setsana le bone
ba simane o tla fittala bone ba lea mogo
ba lolla likobo ba rata go nholala
thopha le basetana

s. 330 Details about Thlako tribe and customs

No. 13

2

2

Hgolo ea Bana

K32/15

330

Basetsana ba gola ba nobala thopha
 me ke gore basimane ba nobala fela le
 bane me ga go na mola to ope okabonony
 o tloga mo go bone. batta una mogo fela
 Basetsana baba tona le magwane a
 ba simane pele ge mosetana aise a
 bone sekatana ga go nke go boua mo
 lato, me ota jittela mamose tana e ntsi.
 e le gone ontsi a etse tlhoko moana o a
 ga goe gore a ga aise a tlole ke kgeli
 e a ga goe e euntla go tona mo bovaling
 Etla, re fela ge mosetana
 a ipolletlang mangoe gone una nuna ga
 ke ipane fela ke e a lola magoe o tla
 mota gone molato ken ka le e ne mosetana
 o tlogile o tla thalseto nna magoe
 yano, ke gone nna magoe o tla mona eang
 are go tloga fa o seka o a tlole o kopanu
 le Basimane
 le gone o seka o a tlole o nobala thopha
 o nobala fela o le nosi mo kobong
 ta ga go mosetana ka se ga noua
 ga ake a mogana le monnane litlalo
 bane a katta a sennoa ke babanwe
 Letheka a mogela theka le le sempila
 le le tla mo fetolang go a mogela sekata

mo go goleng ga bone bone basetsana e tla ne
 motse gare ba be ba tsotse mome bileng ba
 itaea kgoele ka msephe ba siea ye gotumetse
 le noli. Bana kgoele ba itaea koi ba e tloa
 Bane kgati a e gotse ka lepara
 me e tla ne gone mo boyoaneng bo babone ba
 isi oa Boyale. ba setana yanong batla neeoa
 leina la mophate ge ba tsoa boyaale
 yanong e tla ne ge gone go ile. Ba setana pele
 e ne ge ba aloga go tla tloga ba simane
 one magoane a aneng antse a nobala
 thopa le bone basetsana bale ge e santse
 e le magoane yanong. Ba simane ba tla
 lonna monnetsoa ba ea go kgetta limpa
 ba litseba kua kgosi go kopa bo goera
 me e tla ne go tloga go gu kopan ba golo babana
 Ba ea kua kgoseng ba ne kgosi bana ba go lite
 a ba isiie bo goera me kgosi e tla ba ra en ere
 ke ea uttwa ge ele gore kgosi e iketlletse go
 Ba mupisa yanong kgosi e tla kopana le bo
 Mouna a oe a buisanya le bone gore a go ka
 hupisisa mononooaga

me ge a uttwanye le bone bo Ramana agae
 o tla lina gore basimane ba phuthoe batle
 kua kgoseng ka tsatsi ba gore yanong bo goera
 bo bolle go e sa nagen

330

(No 13) Kgolo eubana

K32/15

4

Ba tta nua koo kgaeli tse thano bantse ba le
 ka kua Nagen me e tta ne Mora go ga kgaeli
 tse thano ba bolla kua gae Ba a loga
 yanong ka lone ka tsatsi le ba a logang
 ka lone ba tta fisa leina la mophato wa
 lone yanong go tta dlo mololi
 go neela bo itumelo ba gore ka yeno ne tse
 Bonna ne banna le nona yanong go tta go isa
 koma ea Maramo go isa kua gae go tubilwe
 motse o gonong go ntse mo go one ge go kupiswe
 me ge go tloga mo motse o one oo ga go
 o tta ga limang kua Mora go o monwe
 le o monwe o le ba zela kua a e ang teng
 ka gore ge oka ba o a ga lima otta tsewa
 me otloga o ba e la kua Mophatong
 kua otsoang teng me ge Motso aka suela
 ka kua Mophatong aile go rupa gagonke
 go itsisiwe bo mmaagae bone batta nne bu-
 thuga Magobe ba aisa ka kua Mophatong
 kragae le e ne ottane a ntse aitse gore
 Mmoana ga a tlole a le teng o sule a thaba
 kgomo a ne otlabisa Mmoana kua
 Mophatong gore mmaanoana a seka
 a le moza sepe gore Mmoana ga a teng
 ga go aa tsanelwa go itsise ke Mosali gore
 moqera o sule ke sephini sa Banna

330

5

(No. 13) Kgolo ea bura K321 15

5

Yanong e tšane ge bu goroga basali bone
 kanna yanong ba itsene monuni au Tlogo
 O monnwe le o monnwe ga a itse gore a nnoana
 wa gagae otta goroga basali ge ba ntse ba
 itsene menini e a litlogo ba ntse ba akabetse
 monnwe le monnwa le bile gore a nnoanake
 o tta goroga sentle ba ba gorogang
 masali osuetsoeng otta bonu mego kgoanu
 E-aalang magobe e setse e goroga ka megopo
 e le e tsolang magobe yanong o raalang aa
 magvera o suleng otta fita a thula megopo
 fa gare galapa yanong ge basali batta itse
 Nnoana osule gota nna selo sese tonu
 molapeng leo ge ba ba nnoe ba Luluetso
 Ba itumela ge gota itsise gore bogvera
 Bova a loga letta bonu ka mego kgoanu
 ba tatta ba itakile ka taka bantsi
 me bala bala ke sone sese tta supetsang
 Batho ba ba kua gae gore bogvera bo aa a loga
 me ea nono e tšane mantsi

Mo gare ga bosigo banna le bone bogvera
 batsisa mokgon kua gae ba ba ba ba
 Entse e le bosigo ba ba ba kua nugen
 me ba satole ba ea kua mophatong
 yanong ge mokgon otile gota a giva masa
 kanna a batsileng go gorogela

330

6

(NO 13) Kgolo ea bana K32/15

6

ene lea tla ga ka koma kua nagen
 e neng bana ba lona ke ba le nile nile gobu
 ya. Bafitta ze mogae go lla lepatata lona ka
 mokgosi oile fa golimo molulu etso o a mosali
 o lla yanong ge ba tseu mosakaneng magobe
 a etle ba fua ba aya basali ba golo bone
 Batta ka lilihelo toa mafura le matsoku
 le sebilo go tlo ba tlo tsa le ka Magane go tlo
 ba ba o lla litlopo bone ge buntse mosakaneng
 mo ba aboka

formulas

Motho ontse a ne ga e tume e tswa manung
 kgatutu kgatutu a ma le nuna a pula
 ontse a ne mana anyane kgomo nka mashi kgomo
 nka mo tete selutla mashi selutla a matlape
 ailenq mosimane

ontse a ne chenepi motaka takaka mollo go
 tuka o a mpeka o tso o rata chenepi ka tuka
 ka tuka yaka mollo chenepi

me etlane ge ka moso ge ba seno go nne
 ba a ya. bu bo lla bana moto eletsela
 Baphatama mafura lele tseku le sebilo
 ba e o tlole nagen ba lika lipholo golo
 ba liya yanong kana ke ma kolobanyane
 Babilica ma kolobanyane bana nako ea
 malatsi a agate batsoa ba tlatiba ba ea
 magaeng ke bana

Tsa Mbelato 7 (No 26)

P. G. Kgasoe 7

Molaadise Ketsane Kgaswe

PO Box 7

Mabreskmal

18th July 1939

32/15

Cousin

Melato ea le kgotta la kgosi ene e sekua

330

ke Banna ba lekgotta la kgosi baqsekaseke kafa
 fema katenq me kgosi ente ele teng fa kgotteng
 yanong Etlane ge basetse babonze molato kafa
 ofeng katenq gottoge ntana ea kgosi aise
 Mafoko fapeli ga kgosi a nme gele kafa bone
 Babonzenq Molato katenq batla simolla ba
 Mothalisetse gore bona ba bone Molato Mogo
 Seman mang, eanong kgosi eoyone e tta
 Tsenya thipa e atta e sega ka fa e ka segang
 ka teng; eanong ntana ea kgosi e atta

Boela e raa bolea Molato e re Banna Mokete

Molato va lona ke oo: lelefa kgomo kampo

Kgomo tse peli ealo of tla boela Abaditise yalo

me Ba baneng ba sekisiana ea nong batla

Ba ka ka na kg om o ng ea ba ne ba fe te ba

nna fapatsa bafle gellana Molato me yanong

yanong batl ane bane Mokete a Mokete

kama kgosi e e attotse rebonoe nele Molato

Me kane uena Ramokete a tueloelo etsaeng

Re eng goloba limpa kua pele ga Molloaxona

Yanong ge gotta tloga bone banna

Ba kgono ba isa kgomo kua kgotteng la kgosi

Me kgomo ke ea kgosi ke ene aka lirang se ase li

rang kaoyone ge are ettabise eatabisa ge are

wa enua otta e nna gotsa moquene

8

K32/15

8

330 Ka kgosi tsa metla e oo baone ba rata lichaba
 tsabone thata kgomo tse tsa batho batsone
 ge baantse baba Atlo owa eawa kgosi etla
 Nne e kobe Moteng batho ba gagae Moberung
 bone baba lirang leene gone anne aba ahe
 katsona kgomo tse tsa melato gone ba hilise
 Linne thuso Mogobone ka gabana tuelo
 Etsolang Momorafeng kgosi ottanne akobe
 Banna ba Lekgotla le Likgosana
 le Banna ba eleng bathusi ba gagae ba
 Motse gape tsone kgomo tse tsamelato
 Line libiliva Motto oyeva ka gobane ketsona
 Tse kgosi eneng etabela Baeng baeyone
 Mogotsona ketsona tse kgosi aneng atabela
 Morape ea gagae Mogotsona kgomo tse ketsona
 tse kgosi aneng a kgama govala sechaba
 gagae ka tsone me line lina lethuso etona
 thata Momorafeng baneng balineaa ke kgosi
 Bane bana lethata ketsona goitirela
 Litino tsabone tsebanang letsona line lintu
 Mogo bone yaka Ele tsabone lege kgosi
 Ene ena le Maatla Mogotsona
 Kgomo tse Ene ele tsone lethole la morape
 Ele lipeloa tsa morape
 kafa thateng ea kgosi le Morape aa eoyone

330

Dina

(No 27)

9

K32/15

9

Mokgwa Dira ge wa bogologolo ge line liutloetse
 gone gontsisa Mephato e latele Dira tse tse litsileng
 tsileng gottasela legothuba Motse golla ntsisa
 lino kuane talitsoanetseng gottola Dira me
 mepele gotsile Mnaaka etsoanetseng go chalaka
 Dira tsa Kgosi Ngaka etla ka Lina galibonoe
 Thlane see gole see fokang Dira ka Dira ga
 libonoe me etlane ge Mephato etsoa gatsaana
 Mbanumu abane ka Tsitto ea Maka la Kgosi lele
 Lebeletseng Motse Ene Mutoetoe otlake abane
 pheko Etsaunetseng gore ge ba fittela Likgomo
 Bate a itaea Poo ea tsone kampa etsoaneng
 kaniaka la Kgosi

Eleno gore ke eoyone etla lirang gore etele
 Likgomo pele gore liseka tsagana gotsammaen
 me etla re gone ge basetse bale kuana geneng
 Dinokuaneng tsabosigo litla tsamela gotsa
 Maia gottola Dira legone batle batle Mottala
 wa Dira ka Dira ga libonoe me mokgwa
 wantwa ea nona ea bogologolo e ne etlase
 la Bosigo Ene ele eoyone tsela ea gottasela
 Ntwa kampilira Etlane ka Makhuku Battarele
 go utluale lewa wa ka yalo yalo jela
 Maka ea phala etla gale thata gositisa lentsoe
 Motho attaba Lefatse ka lesumo

330 K32/15

(No. 28) ¹⁰ Molaadisi Mbarapoli. N'kol. 10
de Ratoa Momophateng

Mo kgua oa Balimo ba limo ke bo Raetsa mogolo
 ba ba buang le ba loetse ke bone ba limo ge motho
 a leala thata got go tla nne go tse motlapelen
 gore Balimo ba tle ba motuse mo bo loetseng bo
 me e ttane ge molwetse a ka bua bua ka nta
 ea bolwetse go tse obuisoa ke ba limo bo Raetsa
 mogolo bo ukoka gae ba tla moroba letō #
 litokoa me Bokoko a goe ba tla mmattela
 Motletla ba limo kese ttane se tsanetse go tse nna
 mo phateng tsa ga goe mo a robalang teng
 a o samisise gore litokoa litō
 limo robaalle me e ttane ge atso gile go tse ofoli
 sitse ke Ba limo ba gae me go tla nna bo itumelo
 Ba limo ba bo ba e tso ba motsoitse le monageng
 ge o kare ontse o tamaa oa utua ba tho kampo
 mantse a e keteng ke a batho a bua mosekgoeng
 kampo mo melapong e tletseng menu go tla tse ke
 ba limo. Ba limo ba bua thata bo golo le ba loetse
 me bone ba limo ke bo Raetsa mogolo
 ka fa tlagong ea nna gape ba limo ba
 bua le motho kua mabitteng ba a bua
 ge motho a tloka nna go oa tse o tsanetse
 ba tla mo fa nna Motho ge a sua ba ne o tse
 nae ke Ba limo ba bo. ~~bo~~ bo Raetsa mogolo

Molaolisi Kebane Kgase Lettata. Momophaiou

Bongaka mometeng ea bogologolo bone
 bo tsepilse thata thata ka gone dingaka toa
 rona line litse go a lafa tota go fo lisa
 Bane ba ithutile bongaka ka motkgoa o
 Moakatsang kana bane bane baitse go thusa
 momasimong ba itse go a lafa likgomo
 baitse gonasa pula e leng bone bongaka
 Bobogolo bane ba itse go ita ea phuphu gobom
 sese yeleng motho Bane ba itse masualo
 a go tsalisa Likgomo ba toasa motse ka pheko
 tsa bane Baitse go gapa likgomo tsa morafe
 o Mounwe ka tsone littare

Bane ba thusa mo basaling ge ba timeletse
 ke sekata bane mo a lafa mosali a be
 a bone sekata le gone bane ba thusa mosali
 ge a le mopitlaganong ea pele gieng

Bane babapola naga gone go seka ga nna
 sese ka senyan naga gone go seka ga nna
 Letsatsi bane ba itse go pheremetsa motho ka
 Bongaka ba bone ba ne ba itse go bana
 Baloi ka littare baitse go tha ea moma
 simang ka mereo ea bone ea littare
 Ba itse go ilibata sennwe le sennwe ka coyone
 mereo ea littare Bane le fisa ka kgomo
 Mo bongakeng ba bone

Ene ele dingaka tse lisa yatele tseng
 bongaka bane ba a lafa le lithaga
 tse li ka yan mabele bane ithutile
 Ele Rurie ba itse go thibela Jefako
 Baitse go kgalemela littali ge liratha
 ba itse o a lafa mo ttali e rathiteng
 teng

Gono go binooa lipina tse lineuq libinooa ka
 Mopotso gape gono go binooa lipina tsa littaka
 go llioa littaka kana line littabellwa kgomo
 Ettane ka ma itiso qobe go tsenoe bothata banna
 le basali nuni gobinooa go bino ba Nka gotsoara
 ka mampi enyana ka go ikatunetsa gobinooa bo ka go
 kamakama ka go ikatunetsa Basetsana ba tloa
 bahe ka pela fapele ga ma koloane
 gase Motho onobaalan go le monate thata kgosi
 Ele mogare ga batho baeyane a dikhinya mogare
 ga basali molulnetsa olla kgabetso kgabetso
 Gono go lalelia lithakga
 tse litsoeng gore ke tsone lithakga tsa bofe e le tsa
 Banna le basali go ralele matlo mona otong
 masetsana katle mosele oa phala atane konyana
 e phatswana a e ba ea fapele a nile pele a ise
 a thoge a tsoea boqobe a sphetla ka bone a tswen
 dilaga tsa gae tsa bo kganebe a dikaala atae
 ditalama a apara
 Aha ataea mopoto a otsoalu mo lethekeng
 wa fittela ba tlapile bare phere a le moswen
 go binooa pina e e neng masetlufulu oletse a lla
 oletse a nettobetsa bonoko otla fittela monolo
 oa ma koloane ge bare ba fapaana fapele ga
 Basali kana e ne e le bopena e le gore banna
 kana ba innaatile ka liphutlufulu

K32/15 ¹³ ~~Abel~~ Molaolisi Selip Selephane Moweli 13
 330 wife of → Mophato oa gagae ke Lekopie

Are mopusang ea ga kgosi Mabe o tsetse kgosi Mabe Mabe
 lefatshe lene le Tlokomelaa thata boqosi bo santse bueme
 pila kgosi e santse e toaea basali ba Babantsi ka
 Molao oa sechana tota ene kgosi Mabe o na ana
 le basali babantsi mesali oa gagae ea ntle
 (1) Ke Mantsano oa Ga Molokoe, Molokoe a Tsoane a
 Rantla a Kgase.

Mesali oo oa kgosi o kgogantsae ke ntle e Mabele
 le kgosi ye kgosi ea Mabele Mosekuta a fetela kua
 Bulawayo. A sena Mmoana oa Mosimane bana
 ba gagae ke Mgakamane le Botsetsele bana
 me ntsano ke Mosimane o setse kua mokoena
 oo kesaitse gone nka mottalosa yari ka gone
 kama ke ge nesale kua mokoena kama ko tsoo
 # H. Mgakamane le Botsetsele Bana ba kgosi
 bone ba fetile ba ea go tsoa kua Siga kua
 ga Legale. banna bela kua teng.

ke Mesali oa ntle oo oa ga kgosi Mabe
 o thopilang ke Mabele ge a tsoa kua Natal a
 fetela kua Mochonaland Rhodesia
 Galea ka batole ba kopana kgosi le mesali
 ntle ea tsamane ka bone go fitlala go seke
 go itsoe gone ba ile koka ke gone ka mo
 ganang le Masula a ipitsa ka gone nona
 -Re ba ga ntlofu

(2)

14

14

330

K32/15

wa bubeli Masali ea ga Mabe ke Malikeli: Moxali
 A Gopanyane Gopanyane A Setsogae A Ntsaelimile
 Ke gone go Tsetseng Bana foo Lapeng le Laga Mantsos
 le go Tsetseng Malikeli Moxolone ke ba bana
 ba ga kgosi Mabe

Ke 1. Mogametsi 2. Moetta le 3. Mokgatlle le 4. Keliki kgaituli
 abane. Mogametsi Naana oa kgosi omotona
 gaka a Bana asale a ea nteng ea Noka Entso
 Oningene niver. ga go tsise sentle ntle gone a wa
 phela kampo gatlle Aphela. le gone ga go tsise
 gone a ana le Bana Moxatsing a no go tloga ge
 asale a tanela

Kgosi Moeta ke ene a bonen setulo boemong ba
 ga Mogolae Mogametsi me e ne kgosi Moeta. Tshetu
 a se ya lihula o tsetse bana le Basali ba gae
 me pele ke ju ke go bollele ka tsa ya kgosi Moetta a ke
 Molapeng ga ga Moxumagali Malikeli gano gole
 Moxali Moxolone ke Masefathe ana antse ea ka
 Delata Molapeng lea le ene o tsetse' bura
 le kgosi Mabe Bana ba gae ke ba

- (1) Aefatse Mabe. 2 Pitseng Mabe 3 Mokoke Mabe. 4.
 Dingalae. Mabe ba ke bana ba ga Mabe le
 Ma nana Masefathe baba tsa letsoeng
 Molapeng le Malikeli ke ba bana
 Ba kgosi

15

K32/15

15

330
 Ke bone ba oo bana ba ga kgosi Mabe oa Bogologole
 ge ne a gile Mo makgophe, mo kgosi Mabe a swetseng
 teng. mo ditshabaneeng tse olibanang tse tsa Makgophe
 le ge ne ka seka ra kgona go supa Phupu la ga goe
 fae leng teng ka yeno ka go bone Phupu e ne esi se
 Tlokomelaeng Bogologole me ge gono go ka itsise
 gone lesaka bone le le farkae go sa ntsu go ka aka
 nnaa gone Phupu e e kane e e lefa gonne Jan
 felu ene obuselita gone Mo makgophe

Ke kgosi a Matutu a leema a leemana a Matutu
 kgosi ea nena ea Botlako ba Matutu le Basali
 ba gagae le Bana bagagae ka gota a lea ga
 ga bone kafa nana ne itseng ka teng

Ke ka go ballela le Basali ba ga
 kgosi Moetlo kafa ba nna ganang ka teng
 le Bana bagagae kafa liabetsueng ka teng
 ge go santse go phelela sentle ke batho bapelle bo
 Rago koma ona a busa le e ne Tshetla seya
 lihulea Monna Moetlo sekata kapitse a bo Keili
 o tlokomela sentle ge kentsa le bua le oena
 ona atsene basali me otsetse le bone bana
 Bana bagagae ke ba mosali oa nntu

- (1) Molumagali Mannoaga oa ga Legutalle a Molotsi
 vneana oa nnta ke Molepiane oa 2 Moleleko oa 3
 Ditteng, oa 4. Mataba oa 5 Botlako ke ba Lapa lantle

330

16

K32/15

16

go santu gule basali ba ga kgosi Mabe e ne oa Bogologolo
 Makuela a Nottateli a Maelinume ona Tsitso bana
 Bole ba heli Zela le kgosi Mabe (1) nta le Mounafela
 le Muenagale ga le gatswa Mapitse ke e ne kgol
 kgosi Abala le e ne bana le bene bana ba ga
 Mapitsi ke ba (1) Aelab Leetane 2 le Pitali 3 Likgang
 le ba setana ba le Baheli mpile. le Senontsae
 ke ba o go basali ba ga kgosi Mabe

Yanang ketta Tsena mo go monena Moetto

Molapeng la ga Matselakwana gotsetse Tselakoena
 le Maki keleli le Maliphoti

Molapeng la ga Mepie. gatsaaloa Makhosi le Masara
 Mo ga Mathuba Makhatha.

ga nna Makhate Monna Monna Moetto otomaganu
 le e ne e ne otsetse Tunagole le Menian le Motse a kgosi
 ke ba lapa la ga Basodi. moetana o a Phokeng
 gape molapeng la ga Makhate la bobeli la ga
 Monki gotsetse Mottankobane le Monki le Nkili

gape gona le Mosali oa ga Moetto Nkili o nna moeto
 molapeng la ga go gotsetse Ramokata le Makhabele
 le Makhabetane le Moamotsenemana

Molapeng la ga Mamogantse gotsetse Sekope le
 ntoko le manyakala

17*

K32/15

17

330

Di kgono tsa Batha ko ka tlogo kafa ne itseu kuteng
ke kgono ea Kgosi eoy Ramabe ba kopanye le
Masejana le Mosenyana

gonone kgono ea Menneng e kopanye ba Rathané

gonone kgono ea Poo e kopanye le Maseana

gonone kgono ea Mogale Bantoka bupula Rantana

gonone kgono ea Tshoana e kopanye le Masulubele

gonone kgono ea Gopanyane

gonone kgono ea Khunou

gonone kgono ea Makotoana Athole la kgomo

yanoneg msheng

Gotsenye Leema a Ramoupi me ana Le Leema

a tshipi a Mabe ke boine baba golo Mogo Leema a

Ramoupi

Gatsena Mangoluelo ke Babilili

Gatsena Malite ke babina kgomo

Gatsena Mangwato Babina Photi

end s 330